

Reinat TOSCANO

*embé l'ajuda precioa
de Reinat MATALÒT*

DICCIONARI de LENGA D'ÒC
d'après lo parlar niçard

AUBA NOVÈLA

AVERTIMENT

Un beu jorn de la fin dei annadas 1990, mi diguèri qu'un diccionari niçard èra la seguida logica de la mieu **GRAMÀTICA NIÇARDA**: un autís necessari per far vèire tota la riquesa de la lenga e, dins lo même temps la sieu parentèla m'ai autres dialèctes d'òc.

E vaquí lo fais cargat sus l'esquina... Ma un fais ben troup peant, de segur, per la mieu modèsta persona... Dau rèsta, m'èra clar qu'un diccionari non pòu èstre l'òbra d'una persona soleta, que degun pòu aver la pretension de possedir la lenga dins la sieu totalitat. Alora demandèri d'ajuda ai occitanistas de Niça, per temptar de recampar toti li boani volontats à l'entorn d'aqueu projècte.

Comencèri vertadierament lo mieu pretzfach à l'auton dau 2003 quora, respondent generosament à la mieu crida, mi venguèt ajudar l'amic Reinat MATALÒT, que mi donèt pi dau sieu temps per tornar lièger à mesura lo mieu travalh de redaccion e ajustar un rup de mòts e de sinonimes. Urosament que lu mejans modèrnes de comunicacion perméton de travalhar ensèms en restant luènh un de l'autre! Una pichina ajuda venguèt finda de Laurenç REVÈST, qu'a ajustat de variantas dau vivaroalpenc e de Gili van HEEMS, que s'encarguèt de la redaccion d'un desenau de pàginas. Pas grand caua, ma cada pèira aducha es utila...

Nen cau finda citar d'autri personas que, se non an participat directament à l'elaboracion dau **Diccionari**, son totjorn estadi presenti per respoandre e escambiar quora aviam d'interrogacions. Pensi particulierament à Josiana UBAUD, à Joan-Pèire BAQUIE, à Bernard FRUCHIER.

Quora avèm poscut, si siam estacats à eliminar lu italianismes e lu gallicismes, sovent nombrós dins lo parlar corrent coma dins lu diccionaris publicats fins aquí: cada còup que la lenga a un tèrme autentic, lo noastre dever es de lo remetre en onor. Pura, nos a caugut èstre realistas: li a d'italianismes e de gallicismes que lo niçard n'a pilhat possession d'una maniera tant foarta qu'aüra fan partida de la realitat dau parlar e non si poàdon levar dau semenat per una simpla volontat umana.

Calia finda enriquir lo diccionari de mòts modèrnes (que naturalament non èron dins lu diccionaris niçards mai ancians), eventualament de mòts d'autres dialèctes occitans que, se non son estrechament niçards, son pron expressius per èstre emplegats, dins l'amira d'una lenga comuna respiechoa de la riquesa e de la varietat (non cau denembrar que lo títol complet qu'avèm causit es: **Diccionari de Lenga d'Òc d'après lo dialècte niçard**, e pas solament **Diccionari Niçard**).

Aüra, après tant d'oras e d'oras (que fin finala fan d'annadas que pàsson sensa que t'en avises...), après tant de moments d'intimitat mé la lenga noastra, passats à cercar lu mòts, à lu classificar e à lu definir, si pòu enfin presentar lo resultat: siam fièrs d'èstre arribats fins aquí. Qu'aquò sigue la noastra pèira – una de mai – à la maion dei noastres antenats e dei noastres felens.

Que lo noastre travalh sigue acabat? Aquò non, perqué sabèm pron qu'un diccionari es pas jamai acabat: si deu totjorn enriquir de mòts noveus, créisser m'au temps (ò alora vòu dire que la lenga es moarta...).

E cau finda dire qu'un diccionari non pòu èstre complet, perqué, en despièch de tota l'atencion que li es portada, li a totjorn de mòts qu'an escapat ai autors, de mòts que non conóisson, de mòts que..., d'autres mòts que...

Finda, cadun deurà lièger lo present diccionari embé tota la sieu indulgença e m'un papier per li notar li mancanças e li decas que lu autors si faran un plaser (aí, aí!) de n'en tenir còmpte dins una edicion futura. Ma lu saute-mi-davant que vorrón solament criticar, aquelu que sàbon pas ren faire d'autre que criticar sensa jamai participar ni ajudar, aquelu arlèris porran passar lo sieu camin, ben au larg...

Reinat TOSCANO, lo 27 de novembre dau 2022

ABREVIACIONS

abrev.	abreviacion.	com.	comèrci.
absol.	absoludament.	comptab.	comptabilitat.
abstr.	abstrach.	conj.	conjoncion.
acost.	acostica.	constit.	constitucional.
adj.	adjectiu.	constr.	construccion.
	(qualificatiu se non es precisat).	contemp.	contemporan.
admin.	administracion.	contr.	contrari.
adv.	advèrbi, adverbial.	cord.	cordura.
aeron.	aeronautica.	coregr.	coregrafia.
agric.	agricultura.	corr.	correntament.
al.	alemand.	crist.	cristian.
alg.	algèbra.		
alp.	alpinisme.	dec.	decoratiu.
anal.	analogia.	def.	defensa.
anat.	anatomia.	defect.	defectiu.
anc.	ancianament.	dem.	demostratiu.
angl.	anglicisme.	demogr.	demografia.
antifr.	antifrasa.	der.	derivat(s).
Antiqu.	Antiquitat.	dess.	dessenh.
anton.	antonomasia.	didact.	didactica.
antrop.	antropologia.	dim.	diminutiu.
apic.	apicultura.	dr.	drech.
apos.	aposicion.		
ar.	arabe.	ecol.	ecologia.
arald.	araldica.	econ.	economia.
arbor.	arboricultura.	electr.	electricitat.
arg.	argòt.	electroacost.	electroacostica.
arm.	armament.	electron.	electronica.
arqueol.	arqueologia.	ellipt.	elliptic.
arquit.	arquitectura.	embriol.	embriologia.
artilh.	artilharia.	entom.	entomologia.
astrofis.	astrofisica.	equit.	equitacion.
astron.	astronomia.	escand.	escandinau.
astronaut.	astronautica.	espec.	especialament.
autom.	automobila.	espeleol.	espeleologia.
aviac.	aviacion.	estad.	estadisticas.
b.-a.	Bèi-Arts.	estamp.	estamparia.
bast.	bastiment.	etol.	etologia.
biol.	biologia.	eufem.	eufemisme.
bioquim.	bioquimia.	ex.	exemple.
bis.	bisantin.	excl.	exclamacion.
bot.	botanica.	ext.	extension.
brod.	brodaria.		
c. de f.	camin de fèrre.	fam.	familiari.
can.	canonic.	farm.	farmacia.
cap.	capitala.	feud.	feudalitat.
cardiol.	cardiologia.	filos.	filosofia.
cat.	catolic.	fin.	finança.
cf.	vèire.	fis.	fisica.
cibern.	cibernetica.	fisc.	fiscalitat.
cín.	cínema.	fisiol.	fisiologia.
cir.	cirurgia.	fon.	fonetica.
citol.	citologia.	fortif.	fortificacions.
civ.	civil.	fot.	fotografia.
climatol.	climatologia.	fr.	francés.
		gal.	galicisme.

DICCIONARI DE LENGA D'ÒC d'après lo parlar niçard

gener.	generalament.	mil.	militari.
genet.	genetica.	min.	minas.
geobot.	geobotanica.	miner.	mineralogia.
geog.	geografia.	mit.	mitologia.
geol.	geologia.	mod.	modèrne.
geom.	geometria.	mús.	música.
geomorf.	geomorfologia.	 	
gr.	grèc.	n.	nom.
graf.	grafic.	neerl.	neerlandés.
gram.	gramàtica.	neol.	neologisme.
grav.	gravadura.	neur.	neurologia.
 		neuroanat.	neuroanatomia.
idraul.	idraulica.	neurobiol.	neurobiologia.
idrogr.	idrografia.	n.f.	nom femenin.
immunol.	immunologia.	n.m.	nom masculin.
impers.	impersonal.	nucl.	nucleari.
impròpr.	impròpriament.	num.	numeral.
ind.	indirècte.	numism.	numismatica.
indef.	indefinit.	 	
indic.	indicatiu.	oceanogr.	oceanografia.
indus.	industria.	omeop.	omeopatia.
inf.	infinitiu.	onomat.	onomatopea.
inform.	informatica.	op.	oposicion.
interj.	interjeccion.	opt.	optica.
intern.	internacional.	org.	organica.
interr.	interrogatiu.	 	
intr.	intransitiu.	papet.	papetaria.
inv.	invariable.	partic.	particulier.
iron.	ironic.	patol.	patologia.
ist.	istòria.	pedol.	pedologia.
istol.	istologia.	pej.	pejoratiu.
it.	italian.	pen.	penal.
 		pers.	personal.
J.-C.	Jèsus-Crist.	petr.	industria dau petròli.
just.	justícia.	piem.	piemontés.
 		pint.	pintura.
lat.	latin.	pl.	plural.
lengad.	lengadocian.	poet.	poetic.
ling.	lingüistica.	polít.	política.
lit.	literari.	pop.	populari.
liter.	literatura.	port.	portugués.
liturg.	liturgia.	p.p.	participi passat.
loc.	locucion.	pr.	pronominal.
log.	lógica.	preïst.	preïstòria.
loc. conj.	locucion conjontiva.	prep.	preposicion.
log.	lógica.	pres.	present.
lomb.	lombard.	pron.	pronom.
long.	longuessa.	psican.	psicanalisi.
 		psicol.	psicologia.
m.	masculin.	psicopat.	psicopatologia.
maç.	maçonaria.	psiqu.	psiquiatria.
mar.	marina.	publ.	public.
mas.	maselaria.	 	
mat.	matematicas.	quim.	quimia.
max.	maximal.	quir.	quirurgia.
mecan.	mecanica.	 	
med.	medecina.	radiol.	radiologia.
mediev.	medieval.	rel.	religadura.
metall.	metallurgia.	relig.	religion.
meteor.	meteorologia.	ret.	retorica.
metr.	metrica.	rom.	roman.
metrol.	metrologia.		

DICCIONARI DE LENGA D'ÒC d'après lo parlar niçard

s.	siècle.	trav.	travalh.
sab.	sabent.	triv.	trivial.
sc.	sciença.	tv	television.
sc. de la v.	scienças de la vida.		
sexol.	sexología.	v.	vèrbo.
silv.	silvicultura.	var.	varianta.
simb.	simbòle.	veg.	vegetal.
sin.	sinonime.	versif.	versificacion.
sing.	singulier.	veter.	veterinari.
sociol.	sociologia.	vi.	vèrbo intransitiu.
subj.	subjontiu.	vitic.	viticultura.
 		v.pr.	vèrbo pronominal.
tecn.	technica.	vt.	vèrbo transitiu.
tecnol.	tecnologia.	vulg.	vulgari.
telecom.	telecomunicacions.		
telev.	television.	zool.	zoologia.
text.	textile.	zoot.	zootecnia.
tip.	tipografia.		
trans.	transitiu.		

GRAFIA MISTRALENCA /GRAFIA CLASSICA

Coma passar de la grafia mistralenca à la grafia classica e inversament? Vaquí un tableau dei diferéncias, per poder cercar dins aquesto diccionari en grafia classica un mòt que conoissètz únicament en grafia mistralenca...

GRAFIA MISTRALENCA		GRAFIA CLASSICA	
1.	OU amourous	O/O amorós	
2.	O tonic escola	Ò escòla	
3.	<u>Conjugasons:</u> -N (pers.4) sian, avèn, parlan , etc. -S (pers.5) sias, avès, parlàs , etc.	-M siam, avèm, parlam -TZ siatz, avètz, parlatz	
4.	<u>Infinitius:</u> parlà finì venì naisse	parlar finir venir nàisser	
5.	GN mountagna signe	NH montanha GN signe (GN etimologic, pas palatalisat dintre toi lu dialèctes occitans) Ma -NH final es prononçat coma -N. (luèn (mistr) / luènh)	
6.	a) <u>Plural dei noms:</u> lu ome b) <u>Plural dei adjectius:</u> masculin: grand feminin: grandi	lu òmes grands grandi	
7.	<u>L banhat:</u> palha familha	palha familha	Cf. en catalan e en castillan LL , en francés ILL , en italiano GLI .
8.	OUÒ, OUA pouòrta	poarta	
9.	<u>H intervocalic:</u> couherent ahùra véhi dìhi	coerent (coërent) aüra veï dii	
10.	<u>Letras etimologiqui:</u> pas las	pas (pas de la marcha e negacion) patz (≠ guèrra) las (fatigat) laç (ligam) latz (costat)	

SIGNES CONVENCIONALS

La prononciacion figurada non es donada sistematicament, ma solament quora avèm pensat que la prononciacion posquesse presentar un problema. Lu legèires dau present *Diccionari* non seran toi d'especialistas de la fonetica. Alora, quora avèm donat aquela prononciacion figurada, avèm causit d'utilisar unicament quauqu signes simples, aisats de capir, que son aquelu de la fonetica internacionala que si tròvon dins toi lu diccionaris recents.

L'accent tonic es marcat segond la convencion internacionala, es à dire embé l'apostrophe devant la sillaba accentuada: [fi'ni] indica que l'accent es plaçat sobre lo **I** final.

[tʃ] representa lo son de l'italian **CI** dins **CIAO**, ò dau francés **TCH** dins **ATCHOUM**.

[e] representa lo son barrat (**É** francés).

[ɛ] representa lo son dubèrt (**È** francés)

[dʒ] representa lo son dau **J** de l'anglés **JOHN**, ò lo **GI** de l'italian **GIÀ**.

[g] representa lo son de l'italian **GH** dins **GHIRO**, ò encara lo son dau francés **GU**.

[j] representa lo son dau **Y** francés dins **YEUX, YOYO**.

[k] representa lo son de l'italian **CH (CHE, CHI)**, ò encara dau francés **QU**.

[m] representa lo **M** nasalitat.

[n] representa lo son de **GN** dintre l'italian **MONTAGNA** e lo francés **MONTAGNE** ò de l'espanhòu **Ñ**.

[ŋ] representa lo **N** nasalitat.

[o] representa lo **O** barrat.

[ɔ] representa lo **O** dubèrt.

[s] representa lo son dau grope **SS** (francés ò italiano).

[u] representa lo son dau francés **OU**, ò encara de l'italian **U**.

[y] representa lo son dau **U** francés.

[w] representa lo son dau **W** anglés dins **WAR, NOW**.

[ɥ] representa lo son dau **U** dins lo francés **LUI**.

[z] representa lo son dau francés **Z** ò encara dau **S** intervocalic en francés (**ROSE, CASE**).

[x] representa lo son de l'espanhòu **J** ò **G** dins **JAMÓN, GENTE**, ò dau **CH** dur de l'alemand.

Devèm finda donar [œ], que representa lo son de **EU** dins lo francés **PEUR**; es pas un son tipicament occitan: ma pòu èstre una evolucion populària de [ɥ]. Parallelament, **UE** en posicion atòna pòu passar de [ɥe] à [ø] (qu'es lo son de **EU** francés dintre **FEU**); exemple: **VUETANTA** = [vø'tanta].

ELEMENTS DE FONETICA NIÇARDA

I - SISTEMA VOCALIC

1. A a. Lo **-A** atòne final es totjorn [a] en niçard costier: **taula** = ['tawla]

b. La finala atòna **-IA** es realisada en [ja]:

bèstia = ['bestja]

gàbia = ['gabja]

c. S'amudisse davant un mòt que comença m'una vocala:

una amiga inglesa = [ynamigin'gleza]

d. Lo **A** tonic es notat m'un accent greu en defoara de l'accentuacion normala:

Itàlia = [I'talja]

ràbia = ['rabja]

2. E a. **È** representa totjorn [ɛ] dubèrt tonic:

festa = ['festa]

èron = ['eru(ŋ)]

b. **E** representa [e] barrat (sarrat), que pòu èstre escrich m'un accent agut en posicion tonica, en cas de necessitat (s'es en defoara de l'accentuacion normala):

marselhés = [marse'jes]

E pòu èstre dubèrt en sillaba barrada (que si finisse m'una consonanta); ma dins l'amira d'una accentuacion minimala la dubertura a pas besonh d'estre notada:

per, ren, rende, verdura, rendut.

Lo **E** que si di [ɛ] en defoara de la sillaba tonica non pòu portar un accent, vist que, dins la grafia classica, une vocala atòna non pòu portar d'accent escrich. Ma dins un mòt compauat, s'un element a un [ɛ] tonic, consèrva lo sieu accent, meme s'es plus l'accent principal.

3. I es totjorn [i] entre doi consonantas: **finir** = [fi'ni]. M'una autra vocala, pòu èstre [i] en iatus:

roïna = [ru'ina]

tria = ['tria]

ò [j]:

vièlh = ['vjej]

trobare = [tru'bajre]

S'es tonic en defoara de l'accentuacion normala, s'escriu m'un accent:

país = [pa'is]

precís = [pre'sis]

(l'accent non pòu èstre autrament que agut, vist que **I** es una vocala barrada)

4. O a. **O** representa [u]

lo jorn = [lu 'dʒu]

En posicion tonica en defoara de l'accentuacion normala, poarta un accent agut: **amorós** = [amu'rús]

b. **Ò** es tonic e dubèrt:¹

escòla = [es'kɔla]

badòla = [ba'dɔla]

Ma si farà la mema remarca que per [ɛ] dintre lu mòts compauats.

¹ **Ò** si pòu durbir en [wɔ]/[wa] dintre d'unu mòts. Ansin coma lu occitanistas niçards dau Centre Cultural Occitan País Niçard e Alpenc, avèm fach la causida de **OA** per notar la diftongason: **Ò** marquerà doncas unicament lo son [ɔ] tonic.

DICCIONARI DE LENGA D'ÒC d'après lo parlar niçard

5. U a. U solet es [y], que sigue tonic ò non:

mesura = [me'zyra]
durar = [dy'ra]

En defoara de l'accentuacion normala, poarta un accent agut:

música = ['myzika]
ficanàs = [fica'nas]

Poarta un tràm en iatus:

aüra = [a'yra]

(que cau pas confondre embé **aura**, que la sieu prononciacion es ['awra]).

Si pòu finda trobar lo tràma sus lo **U** per indicar qu'un **U** abitualament pas prononciat lo deu èstre:

ambigüitat = [am̪bigwi'ta]

(ma si pòu finda escriure simplament **ambiguitat**)

b. U devèn [ü] davant **E**, **È**:

fuèc = ['fÜek]

e [w] après una vocala accentuada dins **AU**, **EU**, **IU**, **OU**, **ÒU**, **UU**:

paure = ['pawre].

LU DIFTÒNGS:

a. Lo niçard a una tièra de diftòngs dichs «foarts» (accentuats sus la promiera vocala):

AI ([aj]): **caire** ([kajre]), **faire** ([fajre]).
ÈI ([ej]): **vèire** ([vējre]), **bèi** ([bej])
ÒI ([ɔj]): **gòi** ([gōj])
OI ([uj]): **doi** ([duj]), **conóisser** ([ku'nujse])
AU ([aw]): **autre** ([awtre]), **mau** ([maw])²
EU ([ew]): **leu** ([lew]), **soleu** ([su'lew])³
IU ([iw]): **agradiu** ([agra'diwl])⁴
ÒU ([ɔw]): **pòu** ([pɔw]), **còup** ([kɔw]), **tròup** ([trɔw]).
UU ([yw]): **muu** ([myw]), **cuu** ([kyw]).⁵

b. Li a finda lu diftòngs «debles» (ò «faus»), qu'an l'accent sus la segonda vocala:

OA ([wa]): **Joan** ([dʒwaj]).
([wɔ] / [wa]): **soani** ([swɔni] / ['swani]).
(vèire cen qu'es dich plus aut per Ò).
IA ([ja]): **viatge** ([vjadʒe]).
IE ([je]): **nесполier** ([nespu'lje]).
ÈE ([jɛ]): **sièrve** ([sjérve]), **ièr** ([jér]).
ÒO ([jɔ]): **fiòla** ([fjɔla]).
UÈ ([ɥɛ]): **cuèrbe** ([kɥerbe]).⁶
UI / **ÜI** ([ɥi]): **lingüista** / **linguista** ([lin'gɥista]).

² Lo **A** si pòu barrar en [o]: **dau** = ['dow].

³ La barradura dau **E** tende à faire disparéisser lo [ew] que si pòu audir en niçard coma en d'autres dialèctes: ['lew], [su'lew].

⁴ [iw] pòu finda venir de [jew] que si simplifica: ensin, **mieu** = ['mjew] / ['miw], **siéu** = ['sjew] / ['siu], la forma [iw] estent mai correnta dins la lenga parlada (au contrari dau provençau rodanenc que confonde [iw] e [jew] en [jew] - d'aquí la notacion felibrenca **miéu**, **Diéu**, **viéure**, **agradíeu**, etc., per li formas que noterèm **mieu**, **Dieu**, **viure**, **agradiu**).

⁵ Vau mai abandonar, per lo niçard, li formas **muòu**, **cuòu**, accentuadi sus lo **Ò** mentre l'accent niçard es sus lo **U**; **muòu** e **cuòu** son mai precisament ['mjɔw] e ['kjɔw]. Lu Gascons an adoptat **cuu** e **muu**.

⁶ Dins la lenga parlada, [ɥɛ] si pòu redurre à [œ] e [ɥɛj] à [œj]: **luènh** = ['lœŋ], **cuèissa** = ['kœjsa], **duèrmi** = ['dœrmi].

- c. En defoara de l'accent (diftòngs dichs «atònes»), avèm:
AI ([aj]): **domaisèla** ([dumaj'zela]).
IA ([ja]): **gàbia** ([gabja]), **viatjar** ([vja'dʒa]).
OU ([ow]): **enviroutar** ([eŋviow'ta]).

[ow] pòu èstre finda la prononciacion d'autri formas grafiqui, rendudi obligatori per une rason etimologica:

- obtenir** = [owte'ni]
doctor = [dow'tur]

LU TRIFTÒNGS:

Lu diftòngs foarts, combinats m'una mièjaconsonanta ([j], [ɥ], [w]), fòrmon de triftòngs:

- IAU** ([jaw]): **diau** ([djaw]).
IEI ([jej]): **sièis** ([sjej]).
 (la prononciacion [j] de **LH** dona lo meme triftòng dins **vièlh**: ['vjej])
IEU ([jew]): **ieu** ([jew])⁷
IÒU ([jɔw]): **faiòu** ([fa'jɔw]).
UÈI ([ɥej]): **cuèissa** ([kɥejsa]). (vèire la nòta à [ɥε])
OAI ([waj]): **goai** ([gwaj]).

II - SISTEMA CONSONANTIC

Lo niçard emplega li consonantas seguenti: B.C.D.F.G.H.J.L.M.N.P.Q.R.S.T.V.X.Z.⁸

1. **C** es [s] devant **E**, **I**, e [k] devant **A**, **O**, **U**. Per aver [s] devant **A**, **O**, **U**, cau metre una cedilha (**çaça** = ['kasa]). Per aver [k] devant **E**, **I**, cau escriure **QU** (**aqueu** = [a'kew]).
 En finala, **Ç** es finda [s], quora l'etimologia demanda un **C**: **laç** ['las] (dau latin *laqueus*), à costat de **latz** (latin *latus*) e **las** (latin *lassus*).

2. **D** a. **D** pòu èstre [t] en finala: **vèrd** = ['vert], dont lo **D** es conservat per gardar l'unitat de la familha de mòts **vèrd**, **verdura**, **verdejar**, etc., **niçard**, femenin **niçarda**, etc.

La lenga parlada a tendença à ajónher un **E** de sostèn: ['verte], [ni'sarte], ma vau mai evitar de lo faire.

- b. **-D-** intervocalic pòst-tonic pòu tombar:
fea (de **feda**), **blea** (de **bleda**), **coe** (de **coide**).

3. **F** es generalisat en plaça de **PH** etimologic: **farmacia**, **fotografia**.

4. **G** a. **G** es [dʒ] devant **E**, **I**: **generacion** ([dʒenera'sjun]), e [g] devant **A**, **O**, **U**: **gaire** ([gajre]). Per aver [g] devant **E**, **I**, cau **GU**: **guèrra** ([gera]). Per aver [dʒ] devant **A**, **O**, **U**, cau emplegar lo **J**, e avèm doncas l'alternança **viatge** ([vjadʒe]) / **viatjar** ([vja'dʒa]). Ma cau notar **GI** per [dʒ] devant **A**, **O**, **U**, s'es etimologic: **religion** ([reli'dʒunj]).

- b. **TG** devant **E**, **I**, ensin coma **J** e **TJ** dins toi lu cas, fan totjorn [dʒ]: **ajudar** ([adʒu'da]), **jutjar** ([dʒy'dʒa]), **vilatge** ([vi'ladʒe]).

- c. Conformament à l'usatge classic, s'emplega **G** en finala per [tʃ] quora podèm trovar per aquò una rason etimologica: ensin, avèm **mièg** (dau latin *medium*, e coerent embé lo femenin **mièja**), e **gaug** (latin *gaudium*) diferent de **gauch** (flor, dau latin *caltha*).

⁷ Pronom personal, que si pòu finda redurre en ['iw].

⁸ Lo **K**, lo **W**, coma la mièja-consonanta **Y**, son reservats ai abreviacionis internacionali (**KG**, **KW**, **KM**) e per escriure de mòts estrangiers (**yacht**, etc.) qu'an pas d'equivalent en niçard.

⁹ Per **image/imatge**, la forma **imatge** non a un fondament etimologic (latin *imago*). Nos avesina au catalan, ma nos aluènha dau castilhan **imagen** e de l'italian **immagine**. Pura, **image** es incompatible m'au bearnés e alora **imatge** devèn la soleta forma panoccitana englobanta.

d. Lo **G** final etimologic pòu èstre conservat e si realisa en [k]: **larg** = ['lark] (la lenga parlada a finda aquí tendènça à metre un **E** de sostèn: ['larke], ma lo cau evitar). Au femenin, aqueu **G** torna pilhar la sieu prononciacion abituala: **larga** = ['larga]. Autre exemple: **sang** (['sank]).

e. Lo gropes **GN** si consèrva quora es etimologic: **sagnar** (dont **GN** permete finda de destriar **sagna** de la **sanha**). Aqueu gropes si prononça [ŋ] en niçard (sensa l'assimilacion à [nn] que si conoisse en lengadocian ni lo passatge à [wn] que si tròva en provençau). Ma dins lu mòts sabents si simplifica en [n]: **agnostic** = [anus'tik], **diagnostic** = [djanus'tik].¹⁰

5. **H** s'emplega únicament dintre lu gropes **CH**, **LH**, **NH** (e li abreviacionis internacionali coma **hm**, **ha**, etc.). Lu latinismes coma ***vehicul** son aüra abandonats per de formas mai simpli coma **veïcul(e)**, e lo **H** solet demòra solament en gascon, aspirat, en plaça dau **F** dei autres dialèctes:

la hèsta = la fèsta
arrehar = refaire

a. **CH** fa [tʃ]: **chaminèia** = [tʃami'nɛja].

b. **LH** fa [j]: **vièlh** = ['vjej], **palha** = ['paja].

Aqueu **LH** correspoande au "L banhat" que s'escriu **-IL** en finala (*travail*) e **ILL** (*travailler*) dins lo mòt en francés, **GLI** en italian e **LL** en castilhan e en catalan. Dau rèsta, es estat repilhat en portugués.

c. **NH** fa [ɲ]: **banhar** = [ba'ɲa]. Corresponds au «N banhat» que s'escriu **GN** en italian e en francés, **NY** en catalan, **Ñ** en castilhan. En finala, **NH** si simplifica en [ŋ]:

junh = ['dʒyŋ]
luènh = ['lueŋ]/ ['lœŋ]
besonh = [be'zuŋ]

(ma redrevèn mai [ɲ] en lu derivats: **alunhar** = [aly'ɲa], **besonhós** = [bezu'ɲus] e avèm **banh** = ['baŋ]).

6. **J** fa totjorn [dʒ] (vèire G). Ma es de notar que li a de mòts que consèrvon lo sieu **J** etimologic davant **E** ò **I**: **Jèsus** (['dʒezu]).

7. **M** non s'aude lins lo gropes **MN**: **condamnat** = [kuŋda'nat] e fa [ŋ] en finala:

fum = ['fyŋ]

8. -**N** final e en sillaba barrada si nasalisa:

vèn = ['veŋ]
salon = [sa'lun]
cantar = [kaŋ'ta]

S'amudisse dins la finala **-RN**:

jorn = ['dʒu]
ivèrn = [i'ver]

9. -**P** final es quora prononçat: **estròp** = [es'trɔp], quora amudit: **tròup** = ['trɔw], **còup** = ['kɔw].

11. Après **Q**, vèn totjorn un **U**. Sièrve per aver [k] devant **E** e **I**, en alternança mé **C**:

tocar ([tu'ka]) / **tòqui** ([tɔki]).

Es finda conservat devant **A** e **O** per una rason etimologica: **quatre**, **quaranta**, **quòta**.

11. **R** final si fa generalament audir dins lu noms e lu adjectius:

mar = ['mar], **amar** = [a'mar], **clar** = ['klar], **coar** = ['kwɔr] / ['kwar]

Ma li a d'exceptions:

¹⁰ Si pòu finda admetre la possibilitat de s'aprochar de mai de la prononciacion en retenent lo gropes **GN** únicament per [n] e en notant **NH** toi lu [ŋ]. Si nòta alora, d'un caire, **sinhe** (e non **signe**), **manhetic** (e non **magnetic**) coma **anheu**, **montanha**, e, d'un autre caire, **agnostic**, **diagnostic**, etc. La generalisacion de **NH** a lu sieus aparaires (e, après tot, lu trobadors escrivion **denh(e)** à costat de **digne** - dau latin *dignus* -, ò encara **senhalar** à costat de **signalar** - dau latin *signum*).

DICCIONARI DE LENGA D'ÒC d'après lo parlar niçard

autar = [aw'ta]

Dins lu mòts en **-IER**, lo **-R** final non s'aude:

papier ([pa'pjel])
vertadier ([verta'dje])

Per lu mòts en **-OR**, avèm quora un **-R** prononciat, quora un **-R** amudit:

calor ([ka'lù])
trobador ([truba'du])
motor ([mu'tur])
interior ([inte'rjur])

Au contrari dau gavoat, lo niçard costier non fa audir lo **-R** de l'infinitiu:

finir = [fi'ni]
far = ['fa]
aver = [a've]
créisser = ['krejse]

Tant tot un, quora lo **-R** final non es audit, s'aude torna-mai dins lu derivats (femenins, conjugason, etc.):

farai = [fa'raj]
vertadiera = [verta'djera]
calorós = [kalu'rus]

12. **S** a. **S** fa [s] à l'iniciala e en finala, tant coma **SS** en posicion intervocalica:
sabes = ['sabes], **saupre** = ['sawpre], **passar** = [pa'sa]

Ma aquò non vau, en niçard costier, per lo **-S** dau plural, que non s'aude:
òmes = ['òme], **cauas** = ['kawa]

ò encara dins **tres** = ['tre], **sièis** = ['sjεj].

- b. Lo grope final **-TZ** a la mema prononciacion que lo **-S**:
potz = ['pus], **avètz** = [a'ves], **patz** = ['pas], **anatz** = [a'nas]

c. -S- intervocalic fa [z]: **confusa** = [kuŋ'fyza] (à costat dau masculin **confús** = [kuŋ'fys]).

d. Aqueu **-S-** intervocalic pòu tombar:

Provençau	Niçard
ase ([aze])	ae ([æ])
camisa ([ka'mizo])	camia ([ka'mia])
causa ([kawzo])	caua ([kawa])
pausar ([paw'za])	pauar ([pa'wa])

Aquí si paua lo problema dei adjectius en **-ÓS**, qu'en niçard fan **-OA** au femenin singulier e **-OÏ** au femenin plural:

famós = [fa'mus]
famoia = [fa'mua]
famoï = [fa'mui]

Ma lo **-S-** revèn dins l'advèrbi: **urós**, **uroa**, **urosament**.

13. **T** a. **T** final es generalament prononçat en niçard, eventualament m'un **E** de sostèn (que cau generalament evitar):

vent = ['vənt(e)], **donat** = [du'nat(e)], **finít** = [fi'nit(e)]

b. Ma li a d'exceptions: **costat** = [kus'ta].

Lo **T** final etimologic dei mòts femenins en **-AT** non s'aude:

bontat = ([bun'ta]), **caritat** = [kari'ta]

S'aude pas mai dintre lu advèrbis: **largament** (= [larga'men]) ni dintre de mòts en **-MENT** coma **sentiment** (= [sen'ti'men])

14. V Un **V** si pòu venir intercalar en plaça d'un **-S-** intervocalic tombat:
una causa → **una caua** → **una cauva**

Inversament, **-V-** intervocalic pòu tombar:
jove → **joe** [dʒue]

15. X etimologic es conservat dins un grand nombre de mòts, e es prononçat [z], [jz] ò [s] segond lu cas:

fixar = [fi'sa]
exemple = [e'zemple] / [ej'zemple]
fox = ['fus]

16. Z fa [z] à l'iniciala coma au dedintre dau mòt, ma la finala **-TZ** fa [s]:
zonzon = [zuŋ'zuŋ]

ma **sätz** = ['sjas]
potz = ['pus]
lutz = ['lys]

Ma aqueu **-TZ** es pas prononçat à la fin de l'imperatiu de la 5a persona se lo vérbo es accompanhat d'un pronom complement:

fètz-lo = ['fəlu]
donatz-lo-mi = [dunalu'mi]

D'un autre costat, **-TZ-** intervocalic es prononçat [z]:

dotze = ['duze]
tretze = ['treze]

Per [z] intervocalic, si nòta **Z** quora l'etimologia lo justifica:

azur [a'zyr] pusleu que **asur**
orizontalament [urizuptala'men] pusleu que **orisontalament**

S'atròva finda justament **Z** dins de mòts estrangiers coma **Amazònia** ([ama'zɔnja]), **Zambèzi** ([zaℳ'bɛzi]).

Cas particulier: **-ISAR/-IZAR**

La notacion **-ISAR** es una simplificacion uroa: **realisar**, coma **precisar**,... Si pòu finda justificar una notacion parallèla à-n-aquela italiana (e castilhana): **avistar** (italian *avvisare*), **precisar** (italian *precisare*), à costat de **electrizar** (italian *elettrizzare*), **analizar** (italian *analizzare*), **realizar** (italian *realizzare*), etc.¹¹

17. Enfin, cau finda saupre qu'una consonanta pòu èstre conservada en rason de l'etimologia, sensa que sigue prononçada:

temp = ['teŋ]
àngel = ['aŋdʒe]

e aqueli consonants finali non si pronónçon, ma si poàdon retrovar dins de derivats: **jorn** ([dʒu]) / **jornal** / **jornalista**.

La presenza d'aquei letras etimologiqui si tròva particularierament dins lu gropes consonantics dont la segonda consonanta es la soleta à èstre prononçada, per assimilacion: **absent** [a'sεnt], **accent** [a'sεnt], **psicologic** [sikulu'dʒik], **constatar** [kusta'ta], **morseu** [mu'sew], **espatla** [es'pala], **Magdalena** [mada'lena], **fragmentar** = [frameŋ'ta], **setmana** [se'mana], **absolut** = [asu'lyt], **obtenir** = [owte'ni], **administrar** = [aminis'tra], etc.

¹¹ Aquesta possibilitat es lo ponch de vista qu'a totjorn apartat Robèrt LAFONT – que l'explica etimologicament. La nòrma de l'IEO e dau Conseu de la Lenga, que nòta **-ISAR** quora la familia de mòts a un **-S-** (**analisar** en rason de **analisi** coma **precisar** en rason de **precisar**) e **-IZAR** dins lu autres cas es en rompedura m'ai doi principali lengas-sòrres: l'italian e l'espanhòu.

III – ACCENTUACION

Generalament, l'accent tomba, en niçard coma dins lu autres dialèctes occitans e dintre li autri lengas latini, sus l'avant-darriera sillaba (mòts dichs «paroxitons») se lo mòt s'acaba per una vocala, sus la darriera sillaba (mòts dichs «oxitons») se lo mòt s'acaba per una consonanta autra que -S. Lu mòts que seguissont aquesta règla an pas besonh d'un accent, en defoara d'un accent per precisar lo niveu de dubertura de la vocala tonica:

Paroxitons

crosta = ['krusta], **festa** = ['festa], **vila** = ['vila]

Oxitons

bontat = [buŋ'ta], **olon** = [mu'lun]

Lo **-S** final es jamai pilhat en còmpte dins aquela règla. Doncas:

- 1) Lu mòts au plural conservon l'accentuacion dau sieu singulier:
la taula = [la 'tawla] / **li taulas** = [li 'tawla]

- 2) Li formas verbali que son accentuadi sus l'avant-darriera sillaba e finidi m'un **-S** an an pas besonh d'accent escrich:
anaves = [a'naves]
cantes = ['kan̪tes]

Obligatòria, au contrari, es la presenza d'un signe diacritic sus li formas coma **faíes**, perqué aquí cau desseparar li vocalas.¹²

Accents obligatòris:

Tota accentuacion que non seguisse la règla generala de l'accentuacion deu èstre marcada m'un accent escrich:

famós = [fa'mus]
auràs = [aw'ras]
Antíbol = [aŋ'tibu]
gràcia = ['grasja]
aquò = [a'ko]
conóisser = [ku'nujse]
víron = ['viru(ŋ)]
anàvon = [a'navu(ŋ)]

Proparoxitons

Lo niçard a conservat un beu nombre de mòts accentuats sus l'antepenúltima: aquelu mòts son dichs «proparoxitons», e an un accent escrich obligatòri sus la vocala tonica:

dimènegue = [di'menege], **làgrima** = ['lagrima], **gramàtica** = [gra'matika]

Aqueu fenomène tòca de noms e d'adjectius, ma cau ben dire que, dans la lenga correnta, lu adjectius (e dins una part mendre, lu noms) an tendença à s'alinear sus li formas dei autres dialèctes:

còmico ([kɔmiku]) → **comic** ([ku'mik]), **clàssica** ([l' 'klasika]) → **classica** ([kla'sika])

S'elimina ensin la finala masculina en [u], qu'es un italianisme, e es pas un mau se li formas niçardi s'alínhon sus li formas generali. Es una solucion que mete d'acòrdi esquasi toi lu Niçards.¹³

Lu signes diacritics

Lo niçard emplega l'accent agut, l'accent greu e lo trèma. D'un biais general, la grafia classica recèrca un emplec minimal d'aquelu signes.

¹² E per cen que tòca à la causida entre l'accent e lo trèma, vèire aquí sota dont si parla en detalh dei signes diacritics emplegats en niçard.

¹³ La solucion de levar lo **-O** en conservant l'accent tonic à la sieu plaça d'origina, se s'acòrda embé cen que si fa en cisaupin ò en catalan, es completament destacada de le realitat lingüistica niçarda; cau doncas evitar li formas ***clàssic**, ***còmic**, ***istòric**, etc., e conservar li formas que nos rapròchon de l'ensèms occitan.

1. L'accent agut

Si mete sus una vocala barrada (**É** = [e], **Í** = [i], **Ó** = [u], **Ú** = [y]) quora fa mestier marcar la plaça de l'accent tonic:

paradís = [para'dis], **urós** = [y'rós], **individú** = [indivi'dy]

2. L'accent greu

Si mete sus la vocala dubèrta **À**, **È**, **Ò**, unicament s'aquela vocala es tonica.

a. sus lo **À**, marca unicament l'accentuacion foara règla: **làgrima** = ['lagrima], ma **passar** ([pa'sa]).

b. sus lo **È**, l'accent marca la tonicitat e la dubertura. Ma s'en pòu faire l'economia per [ɛŋ]: **ben**, **ren**, **rende**, **senti**, etc., en plaça de **bèn**, **rèn**, **rèndi**, **sènti**, etc.

c. sus lo **Ò**, marca la tonicitat e la valor [ɔ].

3. Lo tràma

Es totjorn plaçat sus la vocala que deu èstre destacada en rason d'una prononciacion diferente de la sieu prononciacion normala:

ambigüitat = [am̪bigü'i'ta], **lingüista** = [lin'güista]

(ma son acceptats parier **ambiguitat** e **linguista**)

La nòrma de l'I.E.O. preferisse justament escriure **Loís** ([lwi's] e [lu'is]) e **país** ([pa'is]) en plaça de **Loïs** e **païs**.

Lo tràma non es utile dins lu vèrbos en -[y'i], estent qu'una autra prononciacion non es possibla. S'escriurà doncas **atribuir**, **atribuissi**, **atribuïsson**, **constituir**, e non **atribuïr**, **atribuïssi**, **constituïr**, etc.

Lo tràma s'emplega en complementaritat embé la règla generala de l'accentuacion. Es per aquò que, per exemple, podèm escriure **veï** ([vei]), dont lo tràma indica que lo **I** es vocala e non [j], e l'accent tomba normalment sus lo **E**. La notacion **veï**, que trobam dins RANCHER, non es en acòrdi embé li règlas generali de la grafia classica.

Convèn de precisar que, quora un accent pòu jugar lo meme ròtle que lo tràma, cau preferir l'accent: **díii** es mai clar à la lectura que **diíi** (dont lo tràma, que la nòrma de l'I.E.O. demanda, finisse per si confondre embé lu ponchs dei autres **I**...).